

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj 08.08.2023. godine, donio je

**PROPOZICIJE**  
**Ženske fudbalske lige Crne Gore za**  
**takmičarsku sezonu 2023/2024**

**Član 1**

Ženska fudbalska liga Crne Gore (u daljem tekstu ŽFL) je jedinstvena i broji 6 klubova (ekipa):

- FK Breznica - Pljevlja
- ŽFK Ekonomist - Nikšić
- ŽFK Mladost 2015 - Podgorica
- ŽFK Budućnost - Podgorica
- ŽFK Cvetex - Berane
- ŽFK Zora Spuž - Danilovgrad

**Član 2**

Takmičenje u ŽFL se odvija po četvorokružnom bod sistemu u okviru 20 kola (svaki klub igra međusobno četiri puta).

**Član 3**

Takmičenjem rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu Komisija).

**Član 4**

Raspored odigravanja utakmica utvrđuje Komisija.

**Član 5**

**Dužnosti klubova**

Klubovi učesnici ŽFL moraju imati:

- obezbijeđen teren za igru - sa prirodnom ili vještačkom podlogom;
- svlačionice za gostujuću ekipu, za domaću ekipu i sudije;
- kupatilo za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije, sa odgovarajućim uređajima;

- sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije;
- najdalje 30 metara od terena imati službenu prostoriju za sastavljanje zapisnika;
- na igralištu imati kabine za gostujuću i domaću ekipu, kao i delegata;
- imati obezbijeđen računar i internet vezu, da bi se sastavio zapisnik.

## Član 6

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

## Član 7

Klub domaćin obavezan je da **najkasnije tri dana** prije utakmice prijavi Komisiji vrijeme i mjesto odigravanja utakmice. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost.

## Član 8

Ako glavni sudija odluči da se utakmica ne može odigrati zbog loših vremenskih uslova ili nepodobnosti terena za igru, utakmica se odlaže, a Komisija određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice. Takođe, ako se utakmica ne može odigrati zbog vanrednih okolnosti (nevrijeme, zemljotres, epidemija, poplava i sl), Komisija odlaže utakmicu i određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

## Član 9

Ako je utakmica prekinuta iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sudija utakmice, a ne postoje uslovi da se utakmica nastavi, prekinuta utakmica će se odigrati, odnosno nastaviti po mogućnosti u roku od 24 časa, o čemu odlučuje Komisija.

## Član 10

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupati u sportskoj opremi iste boje.

Ako je sportska oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa.

Ako gostujuća ekipa nema rezervnu sportsku opremu, u obezbjeđivanju iste pomoći će klub domaćin.

Klub gost je dužan da 24 sata prije utakmice sazna od kluba domaćina boju sportske opreme u kojoj će domaća ekipa nastupiti.

## **Član 11**

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlaštena lica: predstavnici klubova, delegat, sudijski tim i lica koja delegat pozove radi davanja izjava. Bliža uputstva o sačinjavanju zapisnika i dužnostima delegata donosi Komisija.

## **Član 12**

Klub domaćin obavezan je da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra. Ako se utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin obavezan je da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu Fudbalskog saveza Crne Gore i klupsku zastavu, ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina.

Klub domaćin obavezan je da za vrijeme odigravanja utakmice obezbijedi prisustvo policije ili ovlaštenog subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, redarsku službu, ljekara, fizioterapeuta, nosila, kola za hitne ljekarske intervencije ili da umjesto kola prijavi karavan vozilo.

Ako delegat konstatuje da klub domaćin nije obezbijedio ljekara i prisustvo policije ili subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin obavezan je da obezbijedi sakupljače lopti - šest dječaka ili djevojčica.

## **Član 13**

Klub je dužan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Klub za koji nastupa igračica koja nije izdržala automatsku sankciju zabrane igranja, disciplinski je odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Komisija će na osnovu žalbe na nastup igračice koja ima zabranu igranja utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, ako protivnik nije postigao bolji rezultat.

Ako zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, izdržava se na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

## **Član 14**

Za vrijeme odigravanja utakmice, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo:

- rezervni igrači u sportkoj opremi (ukupno sedam);
- šef stručnog štaba;
- pomoćni trener;
- trener golmana;
- ljekar;
- fizioterapeut;
- predstavnik kluba;
- komesar za bezbjednost.

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporter i TV snimatelji;
- delegat utakmice;
- članovi ograna bezbjednosti;
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca;
- sakupljači lopti u sportskoj opremi.

#### **Član 15**

Prije početka prvenstva, svaki klub je dužan da licencira: šefa stručnog štaba, trenera, ljekara, fizioterapeuta i ovlaštenog predstavnika kluba. Klub može da licencira i trenera golmana i komesara za bezbjednost.

#### **Pravo nastupa**

#### **Član 16**

Na utakmicama ŽFL pravo nastupa imaju registrovane igračice, koje su rođene 2008. godine i starije. Izuzetno, u cilju razvoja mladih igračica i ženskog fudbala, odobrava se da u zapisnik budu upisane ***najviše dvije*** igračice rođene 2009. godine, koje moraju imati dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu. Pored njih, dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu moraju imati sve igračice rođene 2007. i 2008. godine i igračice rođene 2006, koje na dan odigravanja utakmice nemaju navršениh 17 godina. Dokazi o izvršenom zdravstvenom pregledu moraju biti unešeni u COMET sistem.

Sve igračice moraju imati izvršen zdravstveni pregled, ne stariji od šest mjeseci i unešen u COMET sistem.

U zapisnik utakmice se može unijeti najviše 20 registrovanih igračica. Od toga broja ***najviše dvije mogu biti strankinje (koje nijesu državljanke Crne Gore)***.

Svaka ekipa mora imati šefa stručnog štaba, koji posjeduje potrebnu UEFA C trenersku licencu.

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti najviše 5 (pet) izmjena igračica.

Sve igračice moraju posjedovati COMET ID karticu, koju predstavnik kluba obavezno prilaže na uvid delegatu, prije početka utakmice, a delegat vrši identifikaciju.

## **Delegat utakmice**

### **Član 17**

Za utakmicu Komisija određuje delegata, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Delegat je obavezan da na stadion dođe jedan sat i trideset minuta prije početka utakmice.

Delegat je dužan da sačini izvještaj sa utakmice odmah po završetku iste u prisustvu ovlašćenih lica klubova. U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegat obaviće glavni sudija. Komisija, uz saglasnost IO FSCG, donosi bliže uputstvo o dužnostima i pravima delegata.

Ako delegat ne ispunjava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno ispunjava svoje dužnosti, Komisija može da ga ne delegira za jedan ciklus ili do kraja takmičarske sezone.

Neispunjavanje dužnosti delegata povlači disciplinsku odgovornost.

## **Sudije utakmice**

### **Član 18**

Utakmice ŽFL mogu suditi samo aktivne i ispitane sudije koje se nalaze na odgovarajućim listama FSCG.

### **Član 19**

Sudija utakmice je dužan da se javi delegatu utakmice neposredno prije dolaska na utakmicu i obavijesti delegata o načinu dolaska.

### **Član 20**

Ako sudija ne dođe u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija. Mjesto prvog pomoćnog sudije će zauzeti drugi pomoćni sudija, a mjesto drugog pomoćnog sudije će zauzeti ispitani sudija iz publike, koji se nalazi na listi sudija za ovaj rang takmičenja. Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste ovoga stepena

takmičenja. U slučaju da u publici nijesu prisutne sudije sa liste ovoga stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija, drugi pomoćni sudija zauzima mjesto prvog pomoćnika, a dosadašnji prvi pomoćnik koji sada postaje sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da obavlja dužnost drugog pomoćnog sudije.

Ako u toku trajanja utakmice pozli pomoćnom sudiji ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da zauzme njegovo mjesto.

## **Član 21**

Sudija je obavezan da u zapisnik unese razloge isključenja igračica. Sudije su obavezne da u zapisnik utakmice unesu prijavu protiv igračice, funkcionera ili stručnih i tehničkih rukovodilaca, zbog prestupa i propusta izvršenih prije, za vrijeme i poslije utakmice, kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pisanih izvjava u vezi sa prijavom. Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

## **Ocjena pogodnosti terena za igru i pratećih objekata**

### **Član 22**

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog loše travnate podloge, nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila), u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena. Uz to, glavni sudija i delegat o nepogodnosti terena telefonski obavještavaju Komisiju.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi funkcionalnost pratećih objekata na način što će u pratećim objektima obezbijediti električnu energiju, toplu vodu i ostale potrebne sanitarne i tehničke uređaje.

U slučaju da neki od pratećih objekata nije u funkciji, utakmica se neće odigrati, a Komisija će istu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

## **Registracija utakmice**

## **Član 23**

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 3 dana od dana njihovog odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena ako je prvostepena odluka postala pravosnažna, a drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima.

### **Registracija utakmice službenim rezultatom**

## **Član 24**

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0, donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

## **Član 25**

Smatra se da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (pff).

## **Član 26**

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na rezultate koje je do tada postigao, disciplinski je odgovoran.

### **Žalba**

## **Član 27**

O registraciji utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.

Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalba se podnosi Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu, u dva primjerka, u roku od dva dana od dana odigravanja utakmice, sa dokazom o uplati propisane takse koju odlukom utvrđuje Izvršni

odbor FSCG i koja se objavljuje u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal". Uplata se vrši na žiro račun FSCG broj 530-13676-16, uz naznaku-taksa na žalbu.

### **Član 28**

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

### **Član 29**

Odluku po žalbi Komisija donosi u roku od 5 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi u roku od 3 dana od dana prijema.

Primjerak Odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem faksa ili elektronskom poštom.

### **Član 30**

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5 dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 3 dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 8 dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utakmicama tri posljednja kola.

### **Član 31**

Ako se žalba uvaži, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum predaje iste.

## **Disciplinske odredbe**

### **Član 32**

Klubovi i njihove igralice, članovi stručnog štaba ili funkcioneri disciplinski su odgovorni, shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

### **Član 33**



Isključene igračice se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

#### **Član 34**

Automatska kazna zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton) koju igračica dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone.

#### **Član 35**

Igračica koja dobije javnu opomenu na posljednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice izdržava samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u sljedećoj takmičarskoj sezoni.

### **Utvrđivanje plasmana i popuna lige**

#### **Član 36**

Ekipe koje pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda. U slučaju neriješenog rezultata oba tima osvajaju po 1 (jedan) bod. Poraženi tim ne dobija bodove.

Takmičenje ŽFL se igra po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži:

- nazive ekipa koje se takmiče;
- broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica;
- broj datih i primljenih golova;
- razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i
- broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli se utvrđuje zbirom osvojenih bodova.

Ako ekipe osvoje isti broj bodova, o plasmanu odlučuje bolja razlika između datih i primljenih golova.

U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tabeli zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj golova dijele mjesto koje im pripada.

Izuzetno, ako se radi o utvrđivanju pobjednika takmičenja ili mjestu koje utiče na prelaz u viši ili niži rang takmičenja, ili mjestu koje osigurava učešće u međunarodnim takmičenjima, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele, a na osnovu

rezultata koje su u međusobnim utakmicama tokom prvenstva postigle ekipe sa jednakim brojem bodova.

Za utvrđivanje plasmana na dodatnoj pomoćnoj tabeli korišće se kriterijumi po sljedećem redosljedu:

- a) veći broj bodova osvojenih na utakmicama odnosnih timova;
- b) bolja gol-razlika ostvarena na utakmicama odnosnih timova;
- c) veći broj ukupno postignutih golova na utakmicama odnosnih timova;
- d) veći broj golova postignutih u gostima na utakmicama odnosnih timova.

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, primjeniće se kriterijumi e) i f), po sljedećem redosljedu:

- e) bolja gol-razlika ostvarena tokom svih utakmica takmičenja i
- f) veći broj golova postignutih na svim utakmicama takmičenja.

Ako se ni primjenom gore navedenih kriterijuma ne može utvrditi plasman, nadležni takmičarski ogran žrijebom će odrediti poredak na tabeli.

### **Član 37**

Ekipa koja na kraju sezone 2022/23 osvoji prvo mjesto u ŽFL stiće pravo igranja u kvalifikacijama za UEFA takmičenja.

### **Troškovi takmičenja**

### **Član 38**

FSCG će snositi troškove puta ekipa na utakmice ŽFL.

Klubovi će ispostaviti račun Odjeljenju za ženski i bazni fudbal FSCG elektronski, najkasnije pet dana nakon odigrane utakmice. Račun mora sastojati tačan naziv firme koja je vršila usluge prevoza, adresu, matični broj, PIB i žiro račun firme.

Obračun troškova se vrši isključivo po kilometraži koja je odobrena od Komisije i to 0,80 centi po pređenom kilometru naznačenom u tabeli.

Original računa klub mora poslati poštom, na adresu FSCG, sa naznakom - Odjeljenju za finansije, najkasnije 15 dana od dana odigravanja utakmice.

FSCG zadržava pravo da ne odobri isplatu za nekompletne, pogrešno obračunate i neblagovremeno dostavljene račune.

### **Član 39**

Troškove službenih lica (sudije i delegat) u potpunosti snosi FSCG.

### **Član 40**

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

### **Član 41**

Tumačenje ovih Propozicija u nadležnosti je IO FSCG.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG  
Dejan Savićević, s.r.**

**Broj: 2528**

**Datum: 08.08.2023. godine**